



**Broj:** 02-30-1-1805/23

**Goražde,** 09.04.2023 godine

Na osnovu člana 20., 23., 24. i 30. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 49/05 i 103/21) Gradonačelnik Grada Goražda raspisuje

## JAVNI OGLAS

### za prijem namještenika na upražnjeno radno mjesto u Jedinственном Gradskom organu uprave Grada Goražda

- Viši referent za poslove pisarnice u Službi za društvene djelatnosti i opću upravu, radni odnos na neodređeno vrijeme ..... 1 izvršilac

#### OPIS POSLOVA

- Prati i primjenjuje zakone i druge propise iz nadležnosti radnog mjesta,
- Vršiti prijem akata, podnesaka, žalbi, dopisa, novčanih pisama, paketa, telegrama, ponuda i dr.
- Vršiti otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte, odnosno akata,
- Vršiti zavođenje akata i združivanje akata,
- Dostavlja predmete i akte u rad gradonačelniku i gradskim službama,
- Vršiti razvođenje predmeta,
- Vodi rokovnik predmeta,
- Vršiti otpremanje pošte putem kurira ili poštanske službe,
- Izdavanje potvrde o prijemu podneska ili drugog pismena,
- Uredno vodi osnovne i pomoćne knjige evidencije o predmetima i aktima, u skladu sa važećim propisima,
- Po potrebi vršiti arhivske poslove,
- Učestvovanje u izradi mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja, kao i mjesečnih i ostalih operativnih programa,
- Za svoj rad odgovara šefu odsjeka i neposredno nadređenom pomoćniku gradonačelnika
- Izvještaj o svom radu podnosi šefu odsjeka,
- Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsjeka i neposredno nadređenog pomoćnika gradonačelnika.

#### OPŠTI USLOVI:

- da je državljanin BiH;
- da ima navršениh 18 godina života;
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
- da ima završenu SSS/ IV stepena,
- da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;
- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (član IX. 1. Ustava BiH) i

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Jedinственного Gradskog organa uprave Grada Goražda i to:

- SSS/IV stepen: Gimnazija, Ekonomska, Upravno-administrativna, Mašinska, Građevinska, Elektrotehnička, Hemijska, Poljoprivredna, Saobraćajna škola.
- Položen stručni ispit,
- Položen arhivistički ispit,
- Poznavanje rada na računaru,

- Najmanje deset mjeseci radnog staža u struci nakon sticanja SSS.

**SPISAK POTREBNIH DOKUMENATA (originali ili ovjerene kopije):**

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova i to:

- Prijava na oglas sa kraćom biografijom i kontakt podacima,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci) ili kopija CIPS-ove lične karte,
- Svjedodžba o završenoj školi,
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- Uvjerenje o položenom stručnom arhivističkom ispitu,
- Uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja SSS,
- Dokaz o poznavanju rada na računaru,
- Izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno, u Bosni i Hercegovini,(ovjerena od strane nadležnog organa),
- Izjava da nije obuhvaćen članom IX. 1. Ustava BiH), (ovjerena od strane nadležnog organa).

Primljeni kandidat će biti dužan dostaviti lječarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa, na adresu:

**Grad Goražde,  
Komisiji za provođenje javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos  
ul. Maršala Tita br.2,  
sa naznakom:**

**“Javni oglas za prijem namještenika na upražnjeno radno mjesto u Jedinственном gradskom organu  
uprave Grada Goražda” - NE OTVARATI**

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

**DOSTAVLJENO:**

1. Oglasna tabla,
2. Dnevni avaz,
3. Oslobođenje,
4. Nezavisne novine
5. Služba za zapošljavanje BPK Goražde,
6. Komisija za provođenje oglasa,
7. U dosije i
8. a/a.-

**GRADONAČELNIK  
ERNEST IMAMOVIĆ**